

**THULAGANYO YA GO RUTA E E TLHABOLOTSENG YA 2021-2023
(SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO 4)**



KGWEDITHARO YA 1				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA(TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA
BEKE1 MALATSI A LE 3	<p>Dtekanyetso tsa thathobo ya motheo le kamogelo di dirwe mo malatsing a le mararo a nllha, beke ya ntlha ya kgweditharo ya ntlha. Tshedimosetso e, tla bontsha thaelo/mekhino e e ka nnang teng mo kitsong ya barutwana. Tshedimosetso e e bonweng e tla dirisetswa go rulaganyetsa dithuto le ditirwana</p>			
BEKE 2	<p>Go reetsa kgangkhuswe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana • Ditirwana tsa matseno: ponelopele • Supa baneelwa • Gakologelwa dintlhakgolo • Araba dipotso tsa molomo <p>TEKATLHALOGANYO YA THEETSO</p> <p>Go tlotla kgang gape</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boeletsa ditiragalo go ya ka tatelano e e maleba ka go di tlotla • Neela maina a baanelwa sentle 	<p>Go buisa kgangkhuswe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana • Pele ga puiso: Ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho • Dirisa ditogamaano tsa go buisa: go dira ponelopele le go dirisa medumo ya ditlhaka le metlhala ya tiriso • Go buisana ka tlotlofoko e ntšhwa go tswa mo setlhangweng se se buisitsweng • Go /supa le go tshwaela ka baneelwa • Neela le go tlhaloso maikutlo a gago ka ga setlhangwa • Dirisa thanodi 	<p>Go kwala kgang o ikaegile ka maitemogelo kgotsa tiragalo ka gago</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopho diteng tse di maleba le setlhogo • Dirisa sebopego/popego ya kgang jaaka foreimi/letlhomeso • Akaretsa baanelwa • Dirisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puiso a a maleba • Dirisa tlotlofoko e e farologaneng e e tsamaelanang le setlhogo • Itlhomele thanodi Dirisa dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro /Pele ga go kwala • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlotlha diphoso • Go tlhagisa 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko:</p> <p>mainagotlhe, mainatota, maina mo bontsing le a a sa balegeng</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo:</p> <p>dipolelonolo</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso:</p> <p>khutlo, ditlhakagolo le ditlhakannye</p> <p>[DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA]</p>

Ditirwana tes di solofetsweng mo phaposiborutelo/thatlhobo e e sa thomamang e tlhagisiwa ka masakana

THULAGANYETSO TIRO YA BOSETSHABA E E TLHABOLOTSENG YA SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO WA 4 (KGWEDITHARO 1-4)

			[TEKATLHALOGANYO YA PUIISO]	[GO KWALA: KGANG]	
			<ul style="list-style-type: none"> •Go buisetsa kwa godimo ka kapodiso e e tshapileng, le lebelo la go buisa le le siameng 	<p>Go itlhamela thanodi</p> <ul style="list-style-type: none"> •Ditsebe di tshwaiwe ka mekwalo ya alefabeto • Tsenyeletsa mafoko a le matlhano ka ditlhaloso tsa ona (Methalo /dipolelo go dirisiwa mafoko/ Tlhaloso ya lefoko) 	

Ditirwana tes di solofetsweng mo phaposiborutelo/tlhatlhobo e e sa tthomamang e tlhagisiwa ka masakana

THULAGANYETSO TIRO YA BOSETSHABA E E TLHABOLOTWENG YA SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO WA 4 (KWEDITHARO 1-4)

KGWEDITHARO YA 1

DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA(TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA
DIBEKE 3-4	<p>Go reetsa leboko/pina Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa matseno: ponelopele • Gopola dintlhakgolo • Buisanang ka thitokgang • Amanya le maitemogelo a gago • Supa morumo le morethetho/moribo • Tlhagisa maikutlo jaaka a tlhotlheleditswe ke leboko • Diragatsa pina/mola o o tlhophilweng <p>[TEKATLHALOGANYO YA THEETSO]</p>	<p>Go buisa leboko/pina Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buisanang ka dintlhakgolo • Tlhagisa maikutlo jaaka a tlhotlholeditswe ke pina • Supa moribo/morethetho le morumo • Aroganya mafoko ka dinoko go tlhaloganya moribo/morethetho <p>[TEKATLHALOGANYO YA THEETSO]</p>	<p>Go kwala leboko le le bonolo/pina</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhophang diteng tse di maleba • Dirisa popego le kagego tse di maleba • Rulaganya le go kwala setlhangwa sa ntlha le go boeletsa pina • Dirisa moribo/morethetho le morumo o o maleba • Dirisa kitso ya dinoko go bopa moribo wa setlhangwa • Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago. <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira paakanyetsotiro /pele ga go kwala • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha, • Go boeletsa, • Go tseleganya, • Go tlhotlha diphoso le • Go tlhagisa <p>[GO KWALA: LEBOKO / PINA]</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko: mainakgopolo, mainakgongwa, mainatswako</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: dipolelonolo Bokao jwa mafoko: morumo, maadingwa</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso: khutlo, phegelwana</p> <p>[DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA]</p>
			<p>Tshwaela ka setlhangwa se o se ipuiseditseng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boeletsa kgang kgotsa dintlhakgolo ka dipolelo di le 3-5 • Tlhagisa tsibogelo ya maikutlo mabapi le setlhangwa se se buisitsweng. <p>[GO BUISETSA GO IJESA MONATE]</p>	<p>Rekota mafoko le ditlhaloso tsa ona mo thanoding ya gago</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa dithalo kgotsa dipolelo le mafoko go supa/neela ditlhaloso le bokao jj <p>[THANODI YA MORUTWANA]</p>

Ditirwana tes di solofetsweng mo phaposiborutelo/tlhatlhubo e e sa tlhomamang e tlhagisiwa ka masakana

THULAGANYETSO TIRO YA BOSETSHABA E E TLHABOLOTSWENG YA SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO WA 4 (KGWEDITHARO 1-4)

TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 1: TIRO YA MOLOMO				
<ul style="list-style-type: none"> Puisetsogodimo (20 maduo) Simolola ka tiro e mo kgweditharo 1 mme o e feleetse mo kgweditharo ya 2 fa o rekota maduo				
KGWEDITHARO YA 1				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA(TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA
DIBEKE 5-6	<p>Go reetsa kgang: sekao dinaane (leinane/noolwane) Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa matseno: ponelopele • Supa poloto, baanelwa le maitshetlego (lefelokgang le nako) • Buisanang ka melaetsa megolo • Araba dipotso tsa molomo <p>TEKATLHALOGANYO YA THEETSO Go tlotla kgang gape</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boeletsa tiragalo ka tatelano e e nepagetseng • Neela maina a baanelwa ka nepagalo • Tlhagisa dikakanyo le maikutlo 	<p>Go buisa kgang: sekao dinaane (leinane/noolwane) Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: ponelopele go tswa • mo setlhogong le ditshwantsho • Dirisa ditogamaano tsa go buisa: dira diponelopele, dirisa metlhala ya tiriso go bona bokao • Buisanang ka poloto, baanelwabagolo le maitshetlego (lefelokgang le nako) • Buisanang ka molaetsa • Tlhagisa dikakanyo le maikutlo ka ga setlhangwa • Farologanya magareng ga ditiragalo tsa nnete le tse e seng tsa nnete 	<p>Go kwala molaetsa/Molaetsakhutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopha diteng tse di maleba • Dirisa kagego e e maleba • Lebisa setlhangwa go mongwe/moamogedi • Feleletsa ka leina la gago <p>Kwala kgang ya ditiragalo tsa gago ka go dirisa letlhomeso sekao (maabane ke ne...morago ka...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana • Tlhopha go tswa mo maitemogelong a gago • Tlhopha setlhogo se se maleba • Tlhomama mo setlhogong • Kwala dintlha ka tatelano • Dirisa tlotlofoko e e farologaneng <p>[KWALA LEKWALO /MOLAETSAKHUTSHWE]</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko tlhogo, modi le mogatlana</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: dipolelonolo, dipolelopate Bokao jwa mafoko: diane le maele</p> <p>Matshwao a puiso: khutlo phegelwana, khutlo-khutlo, phegelo</p> <p>[DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA]</p>
		Akanya/tshwaela ka setlhangwa se se ipuseditsweng ka nosi	Rekota mafoko le ditlhaloso tsa ona mo thanoding	

Ditirwana tes di solofetsweng mo phaposiborutelo/tlhatlhobo e e sa tlhomamang e tlhagisiwa ka masakana

THULAGANYETSO TIRO YA BOSETSHABA E E TLHABOLOTSWENG YA SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO WA 4 (KGWEDITHARO 1-4)

		<ul style="list-style-type: none"> • Amanya le botshelo jwa gago [GO BUISETSA GO IJESA MONATE] 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirisa dithalo kgotsa dipolelo le mafoko go supa/neela ditlhaloso le bokao jj [THANODI YA MONG] 	
TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 2 (GO KWALA) <ul style="list-style-type: none"> • Tlhamo (20 maduo) Kanelo kgotsa TLHALOSO Ditemana tse 3 Mo tsamaong ya kgweditharo				
KGWEDITHARO YA 1				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA(TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA
DIBEKE 7-8	Go reetsa setlhangwa sa tshedimosetso sekao Phousetara ya go bapatsa tiragalo Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana <ul style="list-style-type: none"> • Supa dintlha tse di kgethegileng • Go tlhagisa tshedimosetso e e neetsweng • Amanya le botshelo jwa gago 	Go buisa setlhangwa sa tshedimosetso sa ditshwantsho pono sekao tshate/lenaneothalo/mmapa wa dikakanyo, mmepe /ditshwantsho Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso ponelopele go lebilwe setlhogole ditshwantsho • Dirisa ditogamaano tsa puiso jaaka go okola • Botsa le go araba dipotso • Buisana ka ntlhakgolo le tshedimosetso e e kgethegileng • Ranola tshedimosetso go tswa mo ditshwantshong Buisa setlhangwapono sk phousetara e e bapatsang tiragalo Reads a visual text , e.g. a poster advertising an event <ul style="list-style-type: none"> • Pre-reading: buisana ka 	Sobokanya diteng tsa setlhangwa sa tshedimosetso o itshegeditse ka letlhomeso setlhangwa <ul style="list-style-type: none"> • Tlatsa mafoko a a tlogetsweng mo tshobokanyong e e kwadilweng kgotsa tshate/lenaneothalo/mmepe wa dikakanyo • Dirisa tlotlofoko e e maleba • Dirisa mafoko mangwe a mašwa go tswa mo setlhangweng se se buisitsweng [TSHOBOKANYO: SETLHANGWA SA TSHEDIMOSETSO] Tlhamo setlhangwapono sk phousetara e e bapatsang tiragalo <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopha tshedimosetso e e maleba • Dirisa sebopego se se maleba go supa le go buisana ka kagego le diponagalo jaaka mebala, bogolo jwa ditshwantsho le mekwalo e e 	Mopeleto Bontsi sk Motho-Batho Dirisa medumo ts, tsh, tshw Dira ka mafoko le dipolelo Boeletsa maina Tlhaloganya gore ga gona temana e e se nang mafoko a a sa fetolelweng kwa bontsing jaaka sk metsi-ke nwa metsi Polelonolo ya kakaretso sk 'letsatsi le tlhaba kwa botlhabatsatsii' Pakatlang sk Ke tlaa go bona kamoso Go dira ka mafoko a a supang tlaletso, tatelano le

Ditirwana tes di solofetsweng mo phaposiborutelo/tlhatlho e e sa tlhomamang e tlhagisiwa ka masakana

THULAGANYETSO TIRO YA BOSETSHABA E E TLHABOLOTSWENG YA SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO WA 4 (KGWEDITHARO 1-4)

	<p>ditshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interprets the information • Buisana ka lebaka la setlhangwa • Buisana ka puo e e dirisitsweng • Supa le go buisana ka kagego le diponagalo jaaka mebala, bogolo jwa ditshwantsho le mekwalo e e farologaneng (fonto) <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUISO]</p>	<p>farologaneng (fonto)</p> <ul style="list-style-type: none"> • [GO KWALA: SETLHANGWAPONO] 	<p>pharologanyo</p> <p>.</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong Mafoko a a tserweng go tswa go puisokopanelo/puiso ka nosi Makaelagongwe (mafoko a a tshwanang ka bokao sekao legotlo/peba, madi/tšhelete Maele sekao nko/molomo, mathe le loleme, monwana le lenala.</p> <p>.</p> <p>DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA</p>
	<p>Akanya/tshwaela ka setlhangwa se se ipuseditsweng ka nosi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amanyana le botshelo jwa gago <p>[BUISETSA GO IJESA MONATE]</p>	<p>Rekota mafoko le ditlhaloso tsa ona go tswa mo thanoding ya mong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa dithalo kgotsa dipolelo le mafoko go supa/neela ditlhaloso le bokao jj <p>.</p> <p>[THANODI YA MONG]</p>	

di solofetsweng mo phaposiborutelo/tlhatlhobo e e sa tthomamang e tlhagisiwa ka masakana

TSO TIRO YA BOSETSHABA E E TLHABOLOTSWENG YA SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO WA 4 (KGWEDITHARO 1-4)

TIRO 3 YA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TSIBOGELO YA DITLHANGWA (40 maduo) <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhangwa tse di buisiwang /di sa buisiweng (15 maduo) • Setshwantshopono (10 maduo) • Dipopego tsa puo le melawana (15 maduo) Ditirwana tsa tiro e, di ka nna tsa kwalwa ka dinako tse di farologaneng.				
KGWEDITHARO YA 1				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA(TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA
DIBEKE 9-10	Go reetsa le go buisana ka setlhangwa sa ditaelosekao, resipe <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa matseno: ponelopele • Gakologelwa tsamaiso • Supa diponagalo tsa setlhangwa sa ditaelo <ul style="list-style-type: none"> • Neela ditaelo tse di tlhamaletseng sekao, o dira jang kopi ya tee • Dira dintlha le go dirisa ditaelo tse di buisiweng • Gobotsa dipotso go bona tlhaloso • Go tshwaela ka ga go tlhaloganyega ga ditaelo [TEKATLHALOGANYO YA THEETSO]	Go buisa setlhangwa sa ditaelo <p>Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho • Dirisa ditogamaano tsa go buisa, sekao. Go dira diponelopele, go dirisa metlhala ya tiriso go bona bokao, go okola go bona kakanyokgolo. • Buisanang ka dintlha tse di kgethegileng tsa setlhangwa. • Buisanang ka tatelano ya ditaelo [TEKATLHALOGANYO YA PUISO]	Go kwala ditaelo, sekao. o dira jang kopi ya tee <ul style="list-style-type: none"> • Kwala lenaane la dilwana le ditswaki • Dirisa dintlha tse di kgethegileng tse di maleba • Dirisa tatelano e e nepagetseng • Dirisa modirisotaelo wa lediri • Dirisa popego le kagego e e nepagetseng. Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago <p>Dirisa dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro/pele ga go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha, • Go boeletsa, • Go tseleganya, • Go tlhotlha diphoso le • Go tlhagisa [GO KWALA: DITAELO]	Kgato ya go dira ka mafoko: maameditho, marui, masupi Kgato ya go dira ka dipolelo: sediri, sedirwa Bokao jwa mafoko: maadingwa DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA

Ditirwana tes di solofetsweng mo phaposiborutelo/tlhatlhubo e e sa tlhomamang e tlhagisiwa ka masakana

THULAGANYETSO TIRO YA BOSETSHABA E E TLHABOLOTSWENG YA SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO WA 4 (KGWEDITHARO 1-4)

DITIRWANA TSA TLHATLHOBOTSWELEDI			
<p>Ditirwana tsa go reetsa le go bua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mefuta ya ditirwana tsa go reetsa le go bua • Ditirwana tsa go reetsa le go bua tse di tsamaisanang le maemo a covid 19 	<p>Ditirwana tsa go buisa le go lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa puiso • Ditirwana tsa go buisetsa kwa godimo • Ditirwana tsa tekatlhaloganyo ya puiso • Ditirwana tsa dikwalo go tswa mo mefuteng e le meraro ya dikwalo mo kgweditharong tse pedi 	<p>Ditirwana tsa go kwala le go tlhagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go kwala • Go temafatsa • Ditlhangwa tsa tirisano • Tlhamo • Tiro ya boitlhamedi 	<p>Ditirwana tsa dipopego tsa puo le melawana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tse di farologaneng tsa dipopego tsa puo le melawana
TSHOBOKANYO YA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: KGWEDITHARO 1			
<p>TIRO 1: TIRO YA MOLOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puisetsogodimo (20 maduo) <p>E simolola kwa kgweditharo ya 1e felela mo kgweditharo ya 2fa maduo rekotiwa</p>	<p>IRO 2: GO KWALA</p> <ul style="list-style-type: none"> • TLHAMO (20 maduo) <p>Tlhaloso / kanelo (3 ditemana) Mo tsamaong ya kgweditharo</p>	<p>TIRO 3 TSIBOGELO YA DITLHANGWA (40 maduo)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhangwa tse di buisiwang /tse di sa buisiweng (15 maduo) • Setlhangwapono (10 maduo) • Dipopego tsa puo le melawana (15 maduo) 	

Ditirwana tes di solofetsweng mo phaposiborutelo/tlhatlhobo e e sa tlhomamang e tlhagisiwa ka masakana

THULAGANYETSO TIRO YA BOSETSHABA E E TLHABOLOTSWENG YA SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO WA 4 (KGWEDITHARO 1-4)

KGWEDITHARO YA 2				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA(TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA
DIBEKE 1-2	<p>Go reetsa le go buisana ka kgangkhutshwe</p> <p>Setlhangwa go tswa mo bukakgakolong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana Ditirwana tsa matseno: ponelopele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supa/tlhaola dikakanyokgolo le dintlha tse di kgethegileng. • Buisanang ka poloto, maitshetlego (lefelokgang le nako), le baanelwa • Se se amanang le botshelo jawa gagwe • Buisana le go neela dikakanyo • Tsaya karolo mo puisanong ya ditlhophha sekao. ka dintlha tse di amanang le kgang • Botsa dipotso tse di maleba • Neela pegelo • Go tshegetsang dipuisano • Go tsibogela dikakanyo tsa ba bangwe ka go ba utlwela le go ba tlotla Refosana go bua 	<p>Go buisa kgangkhutshwe</p> <p>Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supa/tlhaola le go tshwaela ka moanelwamogolo, poloto le maitshetlego, (lefelokgang le nako) • Dirisa ditogamaano tsa puiso: dira diponelopele le go ipopela bokao, dirisa medumopuo le metlhala ya tiriso. • Buisanang ka moanelwa go akaretsa se a se buang, le se a se dirang le se se buiwang ke baanelwa ba bangwe ka ena kgotsa se ba se dirang mo go ena. • Inaganele mabaka a ditiragalo tsakgangkhutshwe • Neela le go tlhalosa maikutlo le dikakanyo tsa gago ka ga setlhangwa • Buisanang ka tlotlofoko e ntshwa go tswa mo setlhangweng se se buisitsweng • Dirisa thanodi • Ranola le go tlhalosa molaetsa • Tlotla ditiragalo ka tatelano e e maleba <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUISO]</p> <p>Thadiso ya buka A tekatlhaloganyo ya puiso e tlhagelela mo setlhangweng se se buisitsweng/se se reeditsweng</p>	<p>Go kwala mmuisano (dirisa foreimi/lethomeso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhophha diteng le stlhogo se se maleba • Dirisa sebopego se se napgetseng • Baanelwa Characters' 'speech' follows in logical order • Dirisa thutapuo, mopeleto, matshwaopuiso le sekgala magareng a ditemana ka nepagalo • <i>Kwala maina a baanelwa mo lethakoreng la molema la tsebe</i> • Dirisa khutlokhutlo fa morago ga maina a baanelwa <p>• <i>Dirisa mola o mošwa go bontsha sebui se sešwa</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tlhagisa tiro e ba tshwanetseng go e diragatsa mo masakaneng pele ba bua</i> • <i>Thala pono pele o simolola go kwala.</i> <p>[KWALA MMUISANO]</p> <p>Kwala tlhaloso ya moanelwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neela dintlha tse di kgethegileng • Dirisa setlhogo le dipolelo tse di tshegetsang momagano ya ditemana • Dirisa tlotlofoko e e farologaneng go tsenyeletsa 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko: matlhaodi, madiri – madiritota, lediri</p> <p>lefededi le lefeledi,</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: sediri, sedirwa, thuanayi-sediri, pakajaanong</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso: Khutlo, letshwao la potso, letshwao la tsiboso, jalo jalo</p> <p>DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA</p>

Ditirwana tes di solofetsweng mo phaposiborutelo/tlhatlhubo e e sa thomamang e tlhagisiwa ka masakana

THULAGANYETSO TIRO YA BOSETSHABA E E TLHABOLOTSWENG YA SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO WA 4 (KGWEDITHARO 1-4)

	<p>Tlhalosa popego ya motho /phologolo go tswa mo kgannyeng e e buisitweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhalosa sebopego sa motho /phologolo, popego le lefelo • Dirisa mafoko a mašwa go tswa mo kgannyeng e o ithutileng yona • Dirisa matlhaodi <p>[TEKATLHALOGANYO YA THEETSO]</p> <p>Etsisa MODIRAGATSI</p>	<p>Buisa thadiso ya buka e e bonolo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supa tshedimose tso ya botlhokwa sekao, setlhogo sa buka e e sekasekilweng ke mokwadi jj. • Supa dintlhakgolo • Buisana ka sebopego sa tshakatsheko • Buisana ka tsibogelo ya tshakatsheko 	<p>makaelagongwe, malatodi le matlhaodi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa thanodi go tlhola mopeleto le bokao jwa mafoko <p>[KWALA TLHAMO YA TLHALOSO]</p> <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa paakanyetsotiro/ pele ga go kwala • Kwala setlhangwa sa ntlha • Tseleganya • Tlhotlha diphoso • Kwala setlhangwa sa bofelo 	
			<p>Rekota mafoko le ditlhaloso tsa ona mo thanoding</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa dithalo kgotsa dipolelo le mafoko go supa/neela ditlhaloso le bokao jj <p>[THANODI YA MONG]</p>	

es di solofetsweng mo phaposiborutelo/tlhatlhobo e e sa tlhomamang e tlhagisiwa ka masakana

YETSO TIRO YA BOSETSHABA E E TLHABOLOTSWENG YA SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO WA 4 (KGWEDITHARO 1-4)

KGWEDITHARO YA 2				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA(TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA
DIBEKE 3-4	<p>Go reetsa le go buisana ka dikgang tsa sešweng tse di ikaegileng ka lekwalodikgang kgotsa athikele ya makasine.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa matseno: ponelopele • Reeletsa dintlha tse di kgethegileng • Go tlhophla molaetsa-mogolo • Amanya le botshelo jwa gago • Buisanang ka dintlhakgolo le dintlha tse di kgethegileng/totobetseng • Dirisa tshedimosetso go tswa mo sethangweng go tsibogela dipotso • Buisanang ka boleng jwa setso, botho le loago mo sethangweng • Go tsaya karolo mo puisanong 	<p>Go buisa sethangwa sa tshedimosetso, sekao, athikele ya lekwalodikgang</p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <p>Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa ditogamaano tsa puiso sekao. go dira diponelopele, dirisa metlhala ya tiriso go bona bokao le go okola go bona kakanyokgolo/ kakaretso • Dirisa setlhogo, mokwadi wa athikele, sethangwa ya pele, dikarabo tse di arabang dipotso tse: mang, eng, kae, leng le goreng /jang • Buisanang ka ditlhogo tsa dikgang • Buisanang ka kakanyo ya botlhokwa le dintlha tse di kgethegileng/ totobetseng • Tshwaela ka tlhopho ya ditshwantsho mo sethangweng. <ul style="list-style-type: none"> • Tlhalosa bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUISO]</p>	<p>Go kwala pegelo ya dikgang e e ikaegileng ka maitemogelo/ tiragalo ya gago</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa setlhogo, mokwadi wa athikele, sethangwa ya pele, dikarabo tse di arabang dipotso tse: mang, eng, kae, leng le goreng /jang • Tlhophla diteng tse di maleba • Dirisa foreimi/letlhomeso le le maleba. • Kwala dintlhakgolo/setlhogo • Rulaganya dtiragalo ka nepagalo • Dirisa tlotlofoko e e nepagetseng • Dirisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puiso tse di maleba. • Mopeleto o o nepagetseng o dirisa thanodi. <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira paakanyetsotiro /pele ga go kwala • Go kwala ditlhagwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso • Go tlhagisa <p>[GO KWALA PEGELO YA DIKGANG]</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko: matlhaodi, madiri – madiritota, lediri</p> <p>lefededi le lefededi,</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: sediri, sedirwa, thuanayi-sediri, pakajaanong</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso: Khutlo, letshwao la potso, letshwao la tsiboso, jalo jalo</p> <p>DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA</p>
		Tlhagisa puo e e ipaakanyeditsweng	Akanya/tshwaela ka sethangwa se se ipuseditsweng/ Puiso ya sebedi	.

Ditirwana tes di solofetsweng mo phaposiborutelo/tlhatlhubo e e sa tlhomamang e tlhagisiwa ka masakana

THULAGANYETSO TIRO YA BOSETSHABA E E TLHABOLOTSENG YA SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO WA 4 (KGWEDITHARO 1-4)

	<ul style="list-style-type: none"> • Tlhaola diteng tse di maleba • Dirisa tshimologo, bogare le bokhutlong/bofelo/Tlhoma ma mo setlhogong • Dirisa thulaganyo e e kgodisang ya dintlha • Dirisa bokgoni jwa tlhagiso, sekao, modumo, kgaotso, kemo <p>[PUO]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bolela kgotsa tlhalosa dintlhakgolo • Tlhagisa maikutlo a a tlhagisiwang ke temana e e buisitsweng <p>[buisetsa go ijesa monate]</p>	<p>Rekota mafoko le ditlhaloso tsa ona mo thanoding ya mong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa dithalo kgotsa dipolelo le mafoko go supa/neela ditlhaloso le bokao jj <p>[THANODI YA MONG]</p>	
<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 1 (Tiro ya molomo)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puietsogodimo (20 maduo) <p>Tiro e, ke tswelletso go tloga kwa kgweditharo ya 1 E tla konosediswa le go rekotiwa mo kgweditharo ya 2</p>				

es di solofetsweng mo phaposiborutelo/tlhatlhobo e e sa tlhomamang e tlhagisiwa ka masakana

YETSO TIRO YA BOSETSHABA E E TLHABOLOTSWENG YA SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO WA 4 (KGWEDITHARO 1-4)

KGWEDITHARO YA 2				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA(TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA
DIBEKE 5-6	<p>Go reetsa dipegelo tsa maemo a Bosa</p> <p>Ditirwana tsa matseno: ponelopele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reeletsa dintlha tse di kgethegileng <p>Go tsaya karolo / dipuisano di eteletswe pele ke morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buisanang ka botlhokwa jwa tshedimosetso <p>Amanya tshedimosetso le botshelo jwa gago</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buisanang ka tlhotlheletso e e ka nnang gone mo bathong • Bapisa maemo a mafelo a a farologaneng, go supa boyo jo o bo batlang ka mabaka • Go tsaya karolo mo dipuisanong, go emelela kakanyo ya gago • Supa/tlhopha diponagalo tsa dipegelo tsa maemo a bosa: rejisetara le le mofuta wa puo e e dirisitsweng. <p>Dirisa ditogamaano tsa go dirisana mmogo go tlhaeletsana ka nonofo mo maamong a ditlhopha</p>	<p>Go buisa ditlangwaponono tsa tshedimosetso sekao. ditshate/ manaane/dimmepe</p> <p>Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana.</p> <p>Pele ga puiso; ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho/dipono</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa ditogamaano tsa puiso: go okola dintlha go bona kakanyokgolo, go tlodisa matlho go bona dintlha tse di kgethegileng • Supa mokgwa o setlhangwa se rulagantsweng ka ona • Bapisa pharologanyo le go tshwana ga mafelo a a farologaneng • Buisa setlhangwaponono sa tshedimosetso, sekao, mmepe • Dirisa thanodi go netefatsa bokao jwa tlotlofoko e ntshwa. <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUISO]</p>	<p>Sobokanya setlhangwa sa tshedimosetso, sekao Tshate ya maemo a bosa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlatsa mafoko a a tlogetsweng mo tshobokanyong e e kwadilweng kgotsa tshate/lenaneothalo/mmepe wa dikakanyo • Dirisa tlotlofoko e maleba • Dirisa mafoko mangwe a maswa go tswa mo temaneng e e buisitsweng <p>[TSHOBOKANYO: SETLHANGWA SA TSHEDIMOSETSO KA DITSHWANTSHO]</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko: matlhaodi</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: Pakapheti, pakaisago/pakatlang</p> <p>DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA</p>

Ditirwana tes di solofetsweng mo phaposiborutelo/tlhatlhubo e e sa tlhomamang e tlhagisiwa ka masakana

THULAGANYETSO TIRO YA BOSETSHABA E E TLHABOLOTSWENG YA SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO WA 4 (KGWEDITHARO 1-4)

	<p>Reetsa tlhaloso morago o neele tlhaloso ya selo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supa selo se se tlhalositsweng ka nepagalo • Dirisa mafoko mangwe a a tlhalosang sedirwa ka nepo • Dirisa mafoko mangwe a mašwa • Dirisa Matlhaodi <p>[TLHAGISO YA TIRO YA MOLOMO]</p>		<p>Kwala tlhaloso ka ga motho/phologolo/lefelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhaloso e a utlwala • Dirisa dipolelo tse di agilweng sentle di feletse • Dirisa thutapuo e e maleba (matlhaodi), mopeleto le matshwaopuiso <p>[GO KWALA: TLHAMO YA TLHALOSO]</p>	
		<p>Tshwaela ka ditlhangwa tse di ipuseditsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bapisa dibuka/disetlhangwa tse di buisitsweng <p>[GO BUISETSA GO IJESA MONATE]</p>	<p>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya mong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa dithalo kgotsa dipolelo le mafoko go supa/neela ditlhaloso le bokao jj 	
<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG [TIRO 4]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setlhangwa sa tirisano: (10 maduo) (2 tse dikhutshwane kgotsa se le 1 se selelele: 10 maduo) <p>E kwalwe pele ga teko e e laotsweng</p>				

es di solofetsweng mo phaposiborutelo/tlhatlhubo e e sa tlhomamang e tlhagisiwa ka masakana

YETSO TIRO YA BOSETSHABA E E TLHABOLOTWENG YA SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO WA 4 (KGWEDITHARO 1-4)

KGWEDITHARO YA 2				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA(TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA
DIBEKE 7-8	<p>Go reetsa le go tsweletsa ditaelo, sekao resipe/ditaelo tsa go dira sengwe.</p> <p>Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa matseno: ponelopele • Gakologelwa tsamaiso • Supa diponagalo tsa setlhangwa sa ditaelo • Tlhokomela ditlhago tse di bothokwa • Neela ditaelo tse di tlhamaletseng, sekao, ka mokgwa o samentšhise e dirwang ka gona. • Dira dintlha le go dirisa ditaelo tse di buisitsweng • Go botsa dipotso go bona tlhaloso • Tshwaela ka ga go tlhaloganyega ga ditaelo <p>[TEKATLHALOGANYO YA THEETSO]</p> <p>Go reetsa le go neela dikaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reeletsa go bona dintlha tse di kgethegileng • Dirisa dintlha ka nepagalo • Dirisa popego ya puo ka nepagalo 	<p>Go buisa setlhangwa sa ditaelo</p> <p>Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantshong • Dirisa ditogamaano tsa puiso: ponelopele, metlhalo ya tiriso • Buisanang ka dintlha tse di kgethegileng tsa setlhangwa • Buisanang ka tatelano ya ditaelo • Dirisa thanodi go netefatsa mopeleto le bokao jwa mafoko <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUISO]</p>	<p>kwala setlhangwa sa ditaelo, sekao: go dira samentšhisi</p> <p>Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopho diteng tse di maleba le setlhogo • Dirisa popego e e maleba jaaka foreimi/letlhomeso • Rulaganya tshedimosetso e e kgodisang • Dirisa setlhogo le dipolelo tse di tshegetsang go bopa disetlhangwa tse di lomaganeng • Dirisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puiso a a maleba • Tlhagisa tiro e e phepa o dirisa ditlhago, diphatla tsa disetlhangwa (sekgala) • Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago • Dirisa dikgato tsa go kwala • Go dira paakanyetsotiro /Pele ga go kwala • Go kwala dikwalo tsa ntlha, • Go boeletsa, • Go tseleganya, • Go tlhotlha diphoso le • Go tlhagisa 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko:</p> <p>Madirithusi, madiri, mediriso, sekao: ke tla/</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo:</p> <p>Pakaisago/pakatlang Mopeleto le matshwao a puiso: Kgaoganyo ya mafoko, go dirisa thanodi</p> <p>DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA</p>

Ditirwana tes di solofetsweng mo phaposiborutelo/tlhatlhobo e e sa tlhomamang e tlhagisiwa ka masakana

THULAGANYETSO TIRO YA BOSETSHABA E E TLHABOLOTSWENG YA SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO WA 4 (KGWEDITHARO 1-4)

	<p>Ikatisetse go reetsa le go bua (Tlhopha e le nngwe go ikatisa)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsibogela ditaelo ka tlhamalalo • Neela le go latela ditaelo/dikaelo tse di bonolo 		<p>Rekota mafoko le ditlhaloso tsa ona mo thanoding ya mong</p> <ul style="list-style-type: none"> •Dirisa dithalo kgotsa dipolelo le mafoko go supa/neela ditlhaloso le bokao jj <p>[THANODI YA MONG]</p>	
<p>DIBEKE 9-10</p>	<p>DITIRO TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 5: TEKONG E E TLHOMAMENG (Tsitlhalo ya ditlhangwa maduo a le 40)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Setlhangwa tekathaloganyo se se buisiwang /se se sa buisiwang (maduo a le15) • Potso 2: Tekathaloganyo ka ga setshwantsho pono (maduo a le10) • Potso 3: Go kwala tshobokanyo (maduo a le 5) • Potso4Dipopego tsa puo le melawna (maduo a le 10) 			

Ditirwana tes di solofetsweng mo phaposiborutelo/tlhatlhobo e e sa tlhomamang e tlhagisiwa ka masakana

THULAGANYETSO TIRO YA BOSETSHABA E E TLHABOLOTWENG YA SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO WA 4 (KGWEDITHARO 1-4)

DITIRWANA TSA TLHATLHOBOTSWELWDI			
Ditirwana tsa go reetsa le go bua <ul style="list-style-type: none"> • Mefuta ya ditirwana tsa go reetsa le go bua • Ditirwana tsa go reetsa le go bua tse di tsamaisanang le maemo a covid 19 	Ditirwana tsa go buisa le go lebelela <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa puiso • Ditirwana tsa go buisetsa kwa godimo • Ditirwana tsa tekatlhaloganyo ya puiso • Ditirwana tsa dikwalwa go tswa dikwalweng tse tharo mo kgweditharo tse pedi 	Ditirwana tsa go kwala le go tlhagisa <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go kwala • Go temafatsa • Ditlhangwa tsa tirisano • Tlhamo • Tiro ya boitlhamedi 	Ditirwana tsa dipopego tsa puo le melawana <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tse di farologaneng tsa dipopego tsa puo le melawana
MOPHATO WA 4 SETSWANA PUO YA GAE TSHOBOKANYO YA DITRWANA TSA TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG: KGWEDITAHARO YA 2			
TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 1 (Tiro ya molomo) <ul style="list-style-type: none"> • Puisetsogodimo (20 maduo) Tiro e, ke tswelletso go tloga kwa kgweditharo ya 1 E tla konosediswa le go rekotiwa mo kgweditharo ya 2	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG [TIRO 4] <ul style="list-style-type: none"> • Setlhangwa sa tirisano: (10 maduo) (2 tse dikhutshwane kgotsa se le 1 se selelele: 10 maduo) E kwalwe pele ga teko e e laotsweng	DITIRO TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 5: TEKONG E E TLHOMAMENG (Tsibogelo ya ditlhangwa maduo a le 40) <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Setlhangwa tekatlhaloganyo se se buisiwang /se se sa buisiweng (maduo a le15) • Potso 2: Tekatlhaloganyo ka ga setshwantshopono (maduo a le10) • Potso 3: Go kwala tshobokanyo (maduo a le 5) • Potso4Dipopego tsa puo le melawana (maduo a le 10) 	

Ditirwana tes di solofetsweng mo phaposiborutelo/tlhatlho e e sa tlhomamang e tlhagisiwa ka masakana

THULAGANYETSO TIRO YA BOSETSHABA E E TLHABOLOTSENG YA SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO WA 4 (KGWEDITHARO 1-4)

KGWEDITHARO YA 3				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA(TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA
DIBEKE 1-2	<p>Go reetsa nopollo go tswa mo pading Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa matseno: ponelopele • Reetsa nopollo go tswa mo pading • Reetsa dintlha tse di kgethegileng • Supa/tlhaola molaetsamogolo • E amanye le botshelo jwa gago • Buisanang ka dikakanyokgolo le dintlha tse di kgethegileng • Dirisa tshedimosetso go tswa mo setlhangweng go tsibogela dipotso • Buisanang ka boleng jwa loago, botho le setso tse di mo setlhangweng <p>[TEKATLHALOGANYO YA THEETSO] Tsaya karolo mo puisanong ya Setlhophah/ ka boeteledipele jwa</p>	<p>Go buisa padi Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <p>Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ranola le go tlhalosa molaetsa • Dirisa ditogamaano tsa puiso, sekao. go okola dikakanyokgolo/ tsa kakaretso le go tlodisa matlho go bona dintlha tse di totobetseng, dira diponelopele, dirisa metlhala ya tiriso go tlhomamisa bokao, ipopele bokao • Tlhalosa maikutlo ka ga setlhangwa o neela mabaka • Buisanang ka baanelwa, poloto, maitshetlego (lefelokgang le nako) • Dirisa thanodi go netefatsa mopeleto le bokao jwa mafoko <p>Go tshwaela ka setlhangwa se se ipuseditsweng</p>	<p>Go kwala bukatsatsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa kagego/popego e e nepagetseng • Tlhophah diteng tse di maleba le setlhogo • Dirisa mafoko a maikutlo • Dirisa kanelo ya motho wa ntlha • Dirisa popego e e maleba jaaka foreimi/letlhomeso • Dirisa setlhogo le dipolelo tse di tshegetsang go ikwalela setlhangwa • Dirisa thutapuo, mopeleto, matshwao a puiso le sebaka magareng ga disetlhangwa tse di maleba • Rekota mafoko le bokao jwa mafoko mo thanoding ya gago <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira paakanyetsotiro /pele ga go kwala • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha, • Go boeletsah, • Go tseleganya, • Go tlhotlha diphoso le • Go tlhagisa <p>[GO KWALA: BUKATSATSI]</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko: Matlhalosi Kgato ya go dira ka dipolelo: Polelopate Bokao jwa lefoko: Lefoko le le lengwe le le emelang polelwana/tshobokanyo ya polelwana ka lefoko le le lengwe.</p> <p>DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA</p>

Ditirwana tes di solofetsweng mo phaposiborutelo/tlhatlhobo e e sa tlhomamang e tlhagisiwa ka masakana

THULAGANYETSO TIRO YA BOSETSHABA E E TLHABOLOTZWENG YA SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO WA 4 (KGWEDITHARO 1-4)

	<p>morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thefosano • Tlhomama mo setlhogong • Botsa dipotso tse di maleba • Tshegetsa puisano • Tsibogela dikakanyo tsa ba bangwe ka go ba utlwelela le go bontsha Tlotlo 			
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Ditirwana tes di solofetsweng mo phaposiborutelo/tlhatlhobo e e sa tlhomamang e tlhagisiwa ka masakana

THULAGANYETSO TIRO YA BOSETSHABA E E TLHABOLOTSWENG YA SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO WA 4 (KWEDITHARO 1-4)

KGWEDITHARO YA 3				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA(TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA
DIBEKE 3-4	<p>Go reetsa leboko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa matseno: ponelopele • Bontsha kgatlhego le go tsibogela tlhotlheletso ya medumo e e tsosolositsweng ke leboko • Buisanang ka kakanyokgolo/thitokgang ya leboko • Le amanye le maitemogelo a gago • Supa/tlhaola morumo, moribo/morethetho le go tshwaela ka tlhotlheletso ya tsona mo moreetsing • Tlhagisa maikutlo a a tlhotlheleditsweng ke leboko • Supa/tlhaola mowa o o renang mo lebokong/maikutlo <p>[TEKATLHALOGANYO YA THEETSO]</p>	<p>Go buisa leboko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong • Tlhalosa le go sekaseka maikutlo a go tsibogela ditlangwa • Supa/tlhaola morumo, poeletsomodumo le maetsi le tlhotlheletso ya tsona • Tlhaola le go tlhalosa tshwantshanyo le tshwantshiso • Dirisa thanodi go netefatsa bokao jwa mafoko <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUISO]</p>	<p>Go kwala leboko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopho diteng tse di maleba • Dirisa popego/kagego e e nepagetseng • Dirisa puo ya boikakanyetsi le boithamedi • Dirisa poeletsomodumo, poapoeletso, tumanosi, tumammogo • Dirisa tlotlofoko e e farologang • Dirisa dikapuo/puo ya papiso, sekao: tshwantshanyo, tshwantshiso • Dirisa moribo/morethetho le morumo o o maleba • Dirisa dikgato tsa go kwala • Neela dikakanyo o dirisa mmepe wa tlhaloganyo • Go kwala ditlangwa tsa ntlha, • Go boeletsa, • Go tlhotlha diphoso, • Go kwala setlangwa sa bofelo le • Go tlhagisa setlangwa sa bofelo se se phepa se se buisegang/bonalang <p>[GO KWALA: LEBOKO]</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko:</p> <p>Makopanyi</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo:</p> <p>Dipegelo, dipolelonolo</p> <p>Bokao jwa lefoko:</p> <p>Mothofatso, poeletsomodumo, tshwantshanyo, tshwantshiso, moribo/morethetho, morumo</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso:</p> <p>Tiriso ya thanodi, khutshwafatso</p> <p>tlhakaina – akeronime</p> <p>DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA</p>

Ditirwana tes di solofetsweng mo phaposiborutelo/tlhatlhobo e e sa tlhomamang e tlhagisiwa ka masakana

THULAGANYETSO TIRO YA BOSETSHABA E E TLHABOLOTSWENG YA SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO WA 4 (KGWEDITHARO 1-4)

KWEDITHARO YA 3				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA(TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA
DIBEKE 5-6	<p>Go reetsa terama go tswa mo seyalemoyeng, thelebišene, kgotsa setlhangwa se se kwadilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa matseno: ponelopele go tswa mo setlhogong • Boeletsa pono ya terama ka go e tlotla ka tatelano • Neela maina a badiragatsi ka nepagalo • Reetsa dintlha tse di totobetseng/ kgethegileng • Dirisa dintlha ka nepagalo • Tlhalosa dikakanyo le maikutlo ka ga setlhangwa • Dirisa popego ya puo e e nepagetseng <p>Etsisa modiragatsi</p>	<p>Go buisa terama Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong Kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana (TRF)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong • Dirisa ditogamaano tsa puiso • Buisanang ka badiragatsi, ntlhakgolo/ thitokgang le maitshetlego (lefelokgang le nako) • Tlhalosa dikakanyo le maikutlo a a tlhotlhelediwang ke setlhangwa • Dirisa thanodi go netefatsa bokao jwa mafoko <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUISO]</p> <p>Tshwaela ka setlhangwa se se buisitsweng</p>	<p>Go kwala mmuisano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhophla baanelwa ba ba maleba • Dirisa sebopego se se nepagetseng • Rulaganya mmuisano o o kgodisang • Dirisa tlotlofoko e e farologaneng • Dirisa thutapuo, mopeleto, matshwao • a puiso le sebaka se se maleba • Rekota mafoko le bokao mo thanoding ya gago • Dirisa dikgato tsa go kwala • Go dira paakanyetsotiro /pele ga go kwala, • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha, • Go boeletsa, • Go tseleganya, • Go tlhotlha diphoso le • Go tlhagisa <p>[GO KWALA: MMUISANO]</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko: Mainagoboka, leitiri leemedi, dikutu Kgato ya go dira ka dipolelo: Thuanyi sediri Mopeleto le matshwaopuiso: kutlho, phegelwana, phegelo, letshwao la potso</p> <p>DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA</p>

Ditirwana tes di solofetsweng mo phaposiborutelo/tlhatlhubo e e sa tlhomamang e tlhagisiwa ka masakana

THULAGANYETSO TIRO YA BOSETSHABA E E TLHABOLOTSWENG YA SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO WA 4 (KWEDITHARO 1-4)

<p>DIBEKE 4-8</p>	<p>POROJEKE: (e ikaegile ka nngwe ya dikwalwa tse di ithutilweng: maboko / dikgangkhutshwe / terama) Thulaganyo /Dipakaanyo/dipatlisiso/ tsa molomo le tsa porojeke ya boitlhamedi Porojeke e, e ka dirwa ka sebedi kana morutwana a le mongwe. Sekgala sa go katogana le melawana ya go itshireletsa ya COVID 19 e elwe tlhoko.</p>	
	<p>TIRO 6 YA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: GO KWALA POROJEKE YA BOITLHAMEDI Kgato1: Dipatlisiso (barutwana ba dira dipatlisiso ka ga porojeke) (10 maduo) DIBEKE 4 - 5</p> <p>Kgato 2: Go kwala (Barutwana ba tswelletsa tiro ya go kwala porojeke. Matseno le tlhaloso ya ditaello tsa porojeke le mokgwathuto.) (30 maduo)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dithulaganyo /pele ga go kwala porojeke ya boitlhamedi ● Go kwala ditlhangwa tsa ntlha ● Go boeletsa ● Go tseleganya ● Go tlhotlha diphoso ● Go tlhagisa <p>Beke 6</p>	<p>TIRO 7 YA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: GO KWALA POROJEKE YA BOITLHAMEDI</p> <p>Kgato 3: Tlhagiso ya molom (Barutwana ba dira tlhagisa tiro ya porojeke ka molomo) (20 maduo) Tlhagiso ya molomo</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dirisa sebopego se se maleba: matseno, mmele le bokhutlo ● Tlhagisa dikakanyokgolo le dintlha tsa tshegetso ● Bontsha bopaki jwa dipatlisiso ● Dirisa puo ya mmele e e maleba le bokgoni jwa go tlhagisa sk tebo ya matlho, le go utlwala ga lentswe ● Go tsaya karolo mo dipuisanong ● Neela dikarabo tse di agang ● Go tlhomama mo dipuisanong ● Bontsha tlotlo go ditshwanelo le maikutlo a batho ba bangwe. <p>Simolola ka tiro ya molomo mo kgweditharo ya boraro mme konosetse mo kgweditharo ya 4 fa maduo a rekotiwa</p>

Ditirwana tes di solofetsweng mo phaposiborutelo/tlhatlhobo e e sa tlhomamang e tlhagisiwa ka masakana

THULAGANYETSO TIRO YA BOSETSHABA E E TLHABOLOTZWENG YA SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO WA 4 (KGWEDITHARO 1-4)

KGWEDITHARO YA 3				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA(TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA
DIBEKE 7-8	<p>Go reetsa leboko/maboko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buisanang ka ga se poko e le ng sona • Le amanye le maitemogelo a gago • Supa/tlhaola morumo le moribo • Identifies words which begin with the same sound • Tlhagisa maikutlo a a tlhotlheleditsweng ke leboko • Diragatsa leboko/mela e e tlhphilweng <p>Ikatisetse go reetsa le go bua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Katiso ka tiriso ya mafoko a a etsisang medumo ya ona sk koko, <p>[TEKATLHALOGANYO YA THEETSO]</p>	<p>Buisa leboko/maboko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: Ponelepele go tswa mo setlhogong le setshwantsho • Dirisa ditogamaano tsa puiso sk ponelepele, go lebelela setshwantsho ka kelotlhoko • Supa morethetho le morumo • Kgaoganya mafoko ka dinoko • Tlhagisa maikutlo a a tswang mo lebokong <p>[TEKATLHLOGANYO YA PUIISO]</p>	<p>Kwala mela e e rumisanang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwala mela e mebedi e e rumisanang e lekana ka boleele • Dirisa moribo/morethetho le morumo o o maleba. • Dirisa kitso ya go dira ka dinoko go tlhagisa morumo <p>[GO KWALA: MELA E E RUMISANANG]</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko: Makopanyi</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: Dipegelo, dipolelonolo</p> <p>Bokao jwa lefoko: Mothofatso, poeletsomodumo, tshwantshanyo, tshwantshiso, moribo/morethetho, morumo</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso: Tiriso ya thanodi, khutshwafatso tlhakaina – akeronime,</p> <p>DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA</p>
			<p>Ikatisetse go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buisetsa kwa godimo o dirisa kapodiso, tlhagiso le lebelo 	<p>Rekota mafoko le ditlhaloso tsa ona mo thanoding ya mong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa dithalo kgotsa dipolelo le mafoko go supa/neela ditlhaloso le bokao jj <p>[THANODI YA MONG]</p>

Ditirwana tes di solofetsweng mo phaposiborutelo/tlhatlhubo e e sa tlhomamang e tlhagisiwa ka masakana

THULAGANYETSO TIRO YA BOSETSHABA E E TLHABOLOTSWENG YA SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO WA 4 (KGWEDITHARO 1-4)

KGWEDITHARO YA 3

DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA(TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA
DIBEKE 9-10	<p>Go reetsa motshameko/terama e buisetswa kwa godimo go tswa mo seyalemoyeng, thelebishene</p> <p>Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong Kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponelopele go tswa mo setlhogong • Boeletsa pono ya terama ka go e tlotla ka tatelano • Neela maina a badiragatsi ka nepo <p>Etsisa modiragatsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhophha diteng tse di maleba • Dirisa dintlha ka nepo • Tlhagisa dikakanyo le maikutlo • Tlhomama mo setlhogong • Bontsha/supa pharologanyo ya loago • Fetogela go tswa puong e e riling go ya puong e nngwe ka nepagalo. 	<p>Go buisa motshameko/terama</p> <p>Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong Kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana (TRF)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong • Dirisa ditogamaano tsa puiso • Dirisa ditogamaano tsa puiso • Identifies the story-line • Buisanang ka badiragatsi le maitshetlego • Tlhalosang dikakanyo le maikutlo a a tlholthediwang ke setlhangwa • Buisanang ka dipopego tsa setlhangwa especially punctuation and format • Acts out the play or a short section of the play <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUIISO]</p>	<p>Go kwala mmuisano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhophha baanelwa ba ba maleba • Rulaganya mmuisano o o kgodisang • Dirisa sebopogo se se nepagetseng • Dirisa puo-sebui ka nepo • Dirisa tlotlofoko e e farologaneng <p>Dirisa thutapuo, mopeleto, matshwao a puiso le sebaka se se maleba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekota mafoko le bokao mo thanoding ya gago <p>[GO KWALA: MMUISANO]</p> <p>Rekota mafoko le bokao mo thanoding ya gago</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko:</p> <p>Mainagoboka, leitiri leemedi, dikutu</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: Thuanyi sediri</p> <p>Mopeleto le matshwaopuiso:</p> <p>kutlho, phegelwana, phegelo, letshwao la potso</p> <p>DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA</p> <p>Ikatsetse go reetsa le go bua (Tlhophha e le nngwe go ikatisa)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsbogela ditaello ka tlhamalalo • Neela le go latela ditaello/dikaello tse di bonolo
	<p>Ikatsetse go reetsa le go bua (Tlhophha e le nngwe go ikatisa)</p> <p>Diragatsa poko kgotsa pina e bonolo</p> <p>Tshameka motshameko wa puo o o bonolo</p>	<p>Ikatsetse go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buisetsa kwa godimo o dirisa kapodiso, tlhagiso le lebelo 		

Ditirwana tes di solofetsweng mo phaposiborutelo/tlhatlhubo e e sa tlhomamang e tlhagisiwa ka masakana

THULAGANYETSO TIRO YA BOSETSHABA E E TLHABOLOTZWENG YA SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO WA 4 (KGWEDITHARO 1-4)

	<p>Neela le go latela ditaelo le dikaelo tse di bonolo Tlotla gape kgang e o e utlwileng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsibogela ditaelo ka tthamalalo • Neela le go latela ditaelo/dikaelo tse di bonolo <p>Tlotla kga ya gago Tlotla kgang e o e utlwileng</p>			
		<p>Tshwaela ka sethangwa se se ipuseditsweng ka nosi / ka sebedi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa foreime e e maleba go tthagisa thadiso e khutshwane ya buka ka molomo 	<p>Rekota mafoko le ditlhaloso tsa ona mo thanoding ya mong</p> <ul style="list-style-type: none"> •Dirisa dithalo kgotsa dipolelo le mafoko go supa/neela ditlhaloso le bokao jj [THANODI YA MONG]. 	
DITIRWANA TSA TLHATLHOBOTSWELEDI				
	<p>Ditirwana tsa go reetsa le go bua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mefuta ya ditirwana tsa go reetsa le go bua • Ditirwana tsa go reetsa le go bua tse di tsamaisanang le maemo a covid 19 	<p>Ditirwana tsa go buisa le go lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa puiso • Ditirwana tsa go buisetsa kwa godimo • Ditirwana tsa tekathaloganyo ya puiso • Ditirwana tsa dikwalwa go tswa dikwalweng tse tharo mo kgweditharo tse pedi 	<p>Ditirwana tsa go kwala le go tthagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go kwala • Go temafatsa • Ditlhangwa tsa tirisano • Tlhamo • Tiro ya boitlhamedi 	<p>Ditirwana tsa dipopego tsa puo le melawana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tse di farologaneng tsa dipopego tsa puo le melawana
MOPHATO WA 4 SETSWANA PUO YA GAE TSHOBOKANYO YA DITRWANA TSA TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG: KGWEDITAHARO YA 3				
	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiro ya boitlhamedi (40 maduo) <p>Porojeke go tswa mo go nngwe ya dikwalwa tse di ithutilwengProject based on any ONE of the literature genres studied: Poko / Dinaane /Dikgangkhutshwe/ Terama</p>		<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO7 (TIRO YA MOLOMO)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlthagiso ya porojeke ka molomo (20 maduo) <p>Simolola tiro ya molomo mo kgweditharo ya 3 mme o e konosetse mo kgweditharo ya 4 fa o rekota maduo. Ela tlhoko: Dikwalwa di farologane go ralala mephatoNote</p>	

Ditirwana tes di solofetsweng mo phaposiborutelo/tlhatlhobo e e sa tlhomamang e tthagisiwa ka masakana

THULAGANYETSO TIRO YA BOSETSHABA E E TLHABOLOTSWENG YA SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO WA 4 (KGWEDITHARO 1-4)

KWEDITHARO YA 4				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA(TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA
DIBEKE 1-2	<p>Go reetsa athikele ya lokwalodikgang/makasine Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa matseno: ponelopele • Reetsa dintlha tse di totobetseng/ kgethegileng • Supa/ tlhaola molaetsamogolo • Amanyana tshedimosetso le botshelo jwa gago • Buisanang ka dikakanyokgolo le dintlha tse di totobetseng/ kgethegileng • Buisanang ka boleng jwa setso, loago le setho mo setlhangweng • Tsaya karolo mo dipuisanong • Botsa dipotso tse di maleba le go tsibogela dipotso • Bapisa dikakanyo tsa gago le tsa ba bangwe • Tlotla dikakanyo tsa ba bangwe • Neela dikakanyo le pegelo e e agang 	<p>Go buisa athikele ya lokwalodikgang/ makasine tse di tlhagisang ditlhagiso tsa loago Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho • Dirisa ditogamaano tsa go buisa • Inaganele mabaka a ditiragalotsa kgang • Tlhalosa mabaka le ditlamorago sa kgang • Tlhagisa maikutlo ka ga setlhangwa o neela mabaka • Buisanang ka boleng jwa setlhangwa • Buisanang ka tlhopho ya mafoko le go ikakanyetsa • Lemoga popego, tiriso ya puo, maitlhommo le bareetsi ba kgang • Buisanang ka tlotlofoko e ntshwa go tswa mo setlhangweng se se buisitsweng • Dirisa thanodi <p>[TEKATLHALOGANYO] Tshwaela ka setlhangwa se se ipuiseditsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bapisa dibuka/ditlhangwa tse di buisitsweng 	<p>Go kwala athikele ya lokwalodikgang/ makasine ka ga dintlha tsa loago</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa diteng tse di maleba le bareetsi le maitlhommo a setlhangwa • Dirisa foreimi/letlhommo • Dirisa puo ka boikakanyetsi bogolo jang tlotlofoko e e farologaneng • Golaganya/kopanya dipolelo go bopa disetlhangwa tse di lomaganeng o dirisamaemedi, makopanyi le matshwao a puiso a a nepagetseng • Dirisa dipaka tse di farologaneng ka tlhomamo • Dirisa thanodi go netefatsa mopeleto le bokao jwa mafoko • Dirisa dikgato tsa go kwala • Go dira paakanyetsotiro /Pele ga go kwala, • Go kwala setlhangwa sa ntlha, • Go boeletsa, • Go tseleganya, • Go tlhotlha diphoso le • Go tlhagisa <p>[GO KWALA: ATHIKELE YA LOKWALODIKGANG / MAKASINE]</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko: Makopanyi, madirimathusi</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: Sediri, sedirwa, thuanani sediri, dipaka Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso: Tiriso ya thanodi, thulaganyo ya mafoko kgaoganyo ya mafoko,</p> <p>DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA</p>

Ditirwana tes di solofetsweng mo phaposiborutelo/tlhatlhubo e e sa tlhomamang e tlhagisiwa ka masakana

THULAGANYETSO TIRO YA BOSETSHABA E E TLHABOLOTZWENG YA SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO WA 4 (KWEDITHARO 1-4)

KGWEDITHARO YA 4				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA(TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA
DIBEKE 3-4	<p>Go reetsa kangkhutshwe Setlhangwa go tswa mo bukakgakolong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa matseno: ponelopele • Reetsa le go amanya maitemogelo a gago le kang • Supa/tlhaola dintlha tse di totobetseng/kgethegileng • Tlhomama mo setlhogong • Supa/tlhaola poloto, maitshetlego (lefelokgang le nako) le baanelwa • Araba dipotso tsa kang ka molomo • Boeletsang kang ka go e tlotla <p>Tsaya karolo mo dipuisanong tsa setlhopha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Refosanang go bua • Tlhomama mo setlhogong • Botsa dipotso tse di maleba • Tshegetsang puisano • Tsibogela dikakanyo tsa ba bangwe ka go bontsha boutlwelebotlhoko le tlotlo • Neela pegelo e e lekalekanang e bile e aga 	<p>Go buisa kangkhutshwe Setlhangwa go tswa mo bukakgakolong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho • Dirisa ditogamaano tsa puiso: go okola dintlha le go tlotlisa matlho • Tlhaola le go tshwaela ka poloto, maitshetlego (lefelokgang le nako) le baanelwa • Neela mabaka a ditiro tsa baanelwa • Tlhaloganyana tlotlofoko • Tlhaola dikakanyokgolo le tse di tshegetsang • Supa/tlhaola le go buisana ka boleng/ mosola wa setlhangwa • Buisanang ka tlotlofoko e ntšhwa <p>go tswa mo setlhangweng se se buisitsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa thanodi <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUISO]</p>	<p>Go kwala lekwalo la botsalano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa popego e e nepagetseng • Tlhopha diteng tse di maleba tsa setlhogo • Dirisa setlhogo le dipolelo tse di tshegetsang go bopa disetlhangwa tse di lomaganeng/golaganeng • Golaganya disetlhangwa o dirisa makopanyi le dipolelo • Dirisa tlotlofoko e e farologaneng • Dirisa thutapuo, mopeleto, matshwao a puiso le dibaka tse di maleba mo gare ga disetlhangwa <p>Dirisa thanodi go netefatsa mopeleto le bokao jwa mafoko</p> <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neela dikakanyo o dirisa dimmepe • Go tlhagisa ditlhangwa tsa ntlha <p>Go boeletsang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go tlhotlha diphoso • Go kwala setlhangwa sa bofelo • Go tlhagisa setlhangwa sa bofelo 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko: Matlhalosi a felo, dipaka, makopanyi, maemedi (Tsepamiso mo dikarolopuung tse di rutilweng)</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: Polelwana polelwana</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso: Ditlhakagolo, khutlo, phegelwana le kgaoganyo ya mafoko</p> <p>DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA</p>

Ditirwana tes di solofetsweng mo phaposiborutelo/tlhatlhubo e e sa tlhomamang e tlhagisiwa ka masakana

THULAGANYETSO TIRO YA BOSETSHABA E E TLHABOLOTSENG YA SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO WA 4 (KGWEDITHARO 1-4)

			<p>se se phepa se bonala/buisega ka sebaka se se nepagetseng mo gare ga disetlhangwa tse</p> <p>[GO KWALA; LOKWALO LWA BOTSALANO]</p>	
		<p>Tshwaela ka setlhangwa se se ipuiseditsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boeletsa kgang kgotsa dikakanyokgolo ka go di tlotla ka dipolelo di le 3-5 • Tlhagisa tsibogelo ya maikutlo a setlhangwa se se buisitsweng 		
<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiro ya molomo (20 madu) • Tiro e, ke tsweletso go tloga kwa kgweditharo ya 3. E tla konosedwa le go rekotiwa mo kgweditharo ya 4 				

Ditirwana tes di solofetsweng mo phaposiborutelo/tlhatlhubo e e sa tlhomamang e tlhagisiwa ka masakana

THULAGANYETSO TIRO YA BOSETSHABA E E TLHABOLOTZWENG YA SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO WA 4 (KGWEDITHARO 1

KGWEDITHARO YA 4				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA(TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA
DIBEKE 5-6	<p>Go reetsa dipapatso Setlhangwa go tswa mo bukakgakolong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana le e mengwe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa matseno: ponelopele • Ranola le go buisana ka molaetsa go akaretsa le mesola mo setlhangweng • Buisanang ka popego, tiriso ya puo, maitlhommo le bareetsi/baamogedi ba setlhangwa <p>Tsaya karolo mo puisanong ya setlhopho ka dintlha tsa loago tse di amanang le dipapatso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buisanang ka mesola ya loago • Botsa dipotso tse di maleba, o dirisa mokgwa o o siameng wa go botsa dipotso, sekao, mang, efe, eng, leng, jang, goreng 	<p>Go buisa setlhangwa sa tshedimosetso, sekao, papatso Setlhangwa go tswa mo bukakgakolong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana le e mengwe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ranola le go buisana ka molaetsa go akaretsa le boleng/mesola mo setlhangweng • Buisanang ka popego, maitlhommo le bareetsi/baamogedi ba setlhangwa • Buisanang ka tiriso ya puo e e akaretsang puo ya tlhotlhetso le ya maikutlo le go dirisa puo ka go e somarela • Botsa dipotso tse di maleba tse di tseeneletseng, o dirisa mofuta wa dipotso tse di maleba, sekao, mang, e fe, eng, leng, jang, goreng. • Tlhaola le go buisana ka puo e e tsayang letlhakore • Tlhaola le go buisana ka dithegeniki tsa ditshwantsho jaaka, mmala, boago, tlhopho ya ditshwantsho, jalo le jalo le gore di tlhotlhetsetsa jang molaetsa o o fetisiwang <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUISO]</p>	<p>Go kwala papatso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa diteng tse di maleba le maitlhommo le baamogedi • Dirisa dtlhangwapono le boalo jo bo maleba jwa maitlhommo • Dirisa thutapuo le tlotlofoko e e maleba • Dirisa puo ka boithlhamedi • Dirisa thanodi go netefatsa bokao jwa mafoko <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neela dikakanyo o dirisa dimmepe tsa tlhaloganyo • Go tlhagisa ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tlhotlha diphoso • Go kwala setlhangwa sa bofelo • Go tlhagisa setlhangwa sa bofelo se se phepha se bonala/buisega <p>[GO KWALA: PAPTISO]</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko: Makopanyi</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelolo: Matlhaodi, matlhalosi</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso: Letshwao la tsiboso, dikhutlwana, ditlhakakgolo</p> <p>DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA</p>
			Tshwaela ka setlhangwa se se ipuseditsweng	

Ditirwana tes di solofetsweng mo phaposiborutelo/tlhatlhubo e e sa tlhomamang e tlhagisiwa ka masakana

THULAGANYETSO TIRO YA BOSETSHABA E E TLHABOLOTSWENG YA SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO WA 4 (KGWEDITHARO 1-4)

• Tlhagisa tsibogelo ya maikutlo mo ditlhangweng tse di buisitsweng

TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG [TIRO 8]

- Setlhangwa sa tirisano: (tse dikhutshwane tse 2 kgotsa se le 1 se selelele: 10 maduo)
E kwalwe pele ga teko e e etsweng tlhoko

es di solofetsweng mo phaposiborutelo/tlhatlho e e sa tlhomamang e tlhagisiwa ka masakana

YETSO TIRO YA BOSETSHABA E E TLHABOLOTSWENG YA SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO WA 4 (KWEDITHARO 1-4)

KWEDITHARO YA 4				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA(TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA
DIBEKE 7-8	<p>Go reetsa puisano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa matseno: ponelopele • Reetsa le go e amanya le maitemogelo a gago • Tlhaola dintlha tse di totobetseng/ Kgethegileng <p>Tsaya karolo mo dipuisanong tsa setlhopha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Refosana go bua • Tlhomama mo setlhogong • Botsa dipotso tse di maleba • Tshegetsa dipuisano • Tsibogela dikakanyo tsa ba bangwe ka go ba utlwelela le go ba tlotla • Neela pegelo e e lekalekanang le e e agang 	<p>Go buisa terama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho • Dirisa ditogamaano tsa puiso: go okola dintlha le go tlotlisa matlho • Supa/tlhaola le go tshwaela ka poloto • Neela mabaka a ditiro • Tlhaloganya tlotlofoko • Supa/tlhaola dikakanyo kgolo le tse di tshegetsang • Supa/tlhaola le go buisana ka mosola wa setlhangwa • Buisanang ka tlotlofoko e ntshwa go tswa mo setlhangweng • Dirisa thanodi <p>Tshwaela ka setlhangwa se se ipuseditsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boeletsang kgang kgotsa dintlhakgolo ka dipolelo di le 3-5 • Tlhagisa tsibogelo ya maikutlo a gago mabapi le setlhangwa se se buisitsweng <p>[TEKATLHALOGANYO YA THEETSO]</p>	<p>Go kwala motshamekwane wa moanelwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akanya ka boanedi • Dirisa mafoko a a tlhalosang go bapisa/tshwantshanya baanelwa • Rulaganya, kwala setlhangwa sa nthla mme o se boeletse, o tsepame mo go tokafatseng mopeleto, dipaka le kgoaganyo ya dipolelo go bopa disetlhangwa tse di lomaganeng/ kopaneng • Bontsha go tlhaloganya maitshetlego (lefelokgang le nako), poloto, baanelwa, kgotlhang le thitokgang/ nthakgolo/morero • Tiriso e e nepagetseng ya dipaka <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira paakanyetsotiro /pele ga go kwala, • Go kwala ditlhangwa tsa nthla, • Go boeletsa, • Go tseleganya, • Go tlhotlha diphoso, le • Go tlhagisa <p>[GO KWALA: TLHAMO YA TLHALOSO]</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko: Madiri mafetedi</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: Polelwanakutu, dipolelwana, sekao, polelwanakala tlhaodi/tlhalosi, jalo jalo</p> <p>Bokao jwa mafoko: Tshwantshanyo, tshwantshiso, maele le diane</p> <p>DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA</p>

Ditirwana tes di solofetsweng mo phaposiborutelo/tlhatlhubo e e sa tlhomamang e tlhagisiwa ka masakana

THULAGANYETSO TIRO YA BOSETSHABA E E TLHABOLOTSWENG YA SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO WA 4 (KWEDITHARO 1-4)

DIBEKE 9-10	DITIRO TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 9: TEKO E E ETSWENG TLHOKO (Tсібogelo ya setlhangwa maduo a le 40) <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Setlhangwa tekatlhaloganyo se se buisiwang /se se sa buisiweng (maduo a le15) • Potso 2: Tekatlhaloganyo ka ga setshwantshopono (maduo a le10) • Potso 3: Go kwala tshobokanyo (maduo a le 5) • Dipopego tsa puo le melawna (maduo a le 10) 			
	DITIRWANA TSA TLHATLHOBOTSWELEDI			
	Ditirwana tsa go reetsa le go bua <ul style="list-style-type: none"> • Mefuta ya ditirwana tsa go reetsa le go bua • Ditirwana tsa go reetsa le go bua tse di tsamaisanang le maemo a covid 19 	Ditirwana tsa go buisa le go lebelela <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa puiso • Ditirwana tsa go buisetsa kwa godimo • Ditirwana tsa tekatlhaloganyo ya puiso • Ditirwana tsa dikwalwa go tswa dikwalweng tse tharo mo kgweditharo tse pedi 	Ditirwana tsa go kwala le go tlhagisa <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go kwala • Go temafatsa • Ditlhangwa tsa tirisano • Tlhamo • Tiro ya boitlhamedi 	Ditirwana tsa dipopego tsa puo le melawana <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tse di farologaneng tsa dipopego tsa puo le melawana
MOPHATO WA 4 SETSWANA PUO YA GAE TSHOBOKANYO YA DITRWANA TSA TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG: KGWEDITAHARO YA 4				
	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO YA 7: TIRO YA MOLOMO <ul style="list-style-type: none"> • Puisetsogodimo (maduo a le 20) Tiro e, e tsweliswa go tswa go kgweditharo ya 3.E tla konosedwa e be rekotiwa mo kgweditharo ya 4.	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO YA 8: GO KWALA <ul style="list-style-type: none"> • Setlhangwa sa tirisano: (tse dikhutshwane di le 2 kgotsa se se lelele se le sengwe1) Di kwalwe pele ga teko e e tlhomameng	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO YA 9: TEKO E E ETSWENG TLHOKO (TSIBOGELO YA DITLHANGWA MADUO A LE 40) <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Setlhangwa sa tekatlhaloganyo se se buisiwang/ se se sa buisiweng (maduo a le 15) • Potso 2: Tekatlhaloganyo ka setshwantshopono (maduo a le 10) • Potso 3: Go kwala tshobokanyo (maduo a le 5) • DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA (maduo a le 10) 	

Ditirwana tes di solofetsweng mo phaposiborutelo/tlhatlhobo e e sa tlhomamang e tlhagisiwa ka masakana

THULAGANYETSO TIRO YA BOSETSHABA E E TLHABOLOTSWENG YA SETSWANA PUO YA GAE MOPHATO WA 4 (KGWEDITHARO 1-4)